

Beogradskie Novine

Br. 92.

BEOGRAD, srijeda 4. aprila 1917.

Godina III.

Ratni Izvještaji.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 3. aprila.

Istočno bojište:

Na Bystrzyce-Solotwinski izjašavala su se prodiranja ruskih izvidničkih četa.

Sjeverno od Dnjestra dijelimično pojačana ruskog topovska djelatnost.

Talijansko bojište:

Nikakvi osobiti borbeni dogadjaji.

Jugoistočno bojište:

Istočno od Ohridskog jezera prodriće su naše čete u neprijateljske robove i dovele sa sobom zarobljenika.

Zamjenik glavara generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 3. aprila.

Zapadno bojište:

Odbijeno je više napada engleskih izvidničkih odjeljena prema našim položajima. Englezzi su i Francuzi preduzeći sa jakim snagama izvidjačke napade sjevero-istočno od Bapaume i zapadno od St. Quentin-a. Prema izjavama zarobljenika pretrpio je neprijatelj vrlo teške gubitke.

Kod Noreilla zarobili smo preko 300 engleskih vojnika. Ovi su ali zapali u vatru engleskih mašinskih pušaka, pa su jedva u 60 stigli do naših položaja. Na druu za Chouey-Le Chateau-Solson raspljeralo je naše topništvo neprijateljske čete, koje su se počele da skupljaju. U Champaign je isto naše topništvo spriječilo svojom poraznom vatrom neprijateljski napad.

U vazdušnoj borbi izgubio je neprijatelj 4 letilice, od kojih je nadporučnik barun Reithofen srušio dvije.

Istočno bojište:

Front maršala princa Leopolda i bavarskog:

sudobosan čas preuzeo je Vaše Veličanstvo slavnu baštinu prejašnjih pređa. Treći godinu buktu besprimjernom Žestinom boj o sudbini starodrevne monarhije, a svi njezini narodi natječu se svim svojim silama u hrabrom boju i junačkoj obrani od brojem daleko pretežnijeg neprijatelja. Zbog neprispodobivoga žunaštva naše vojne snage očajavajući radi neuspjeha svojih pogubnih osnova kuša neprijatelj širenjem zlobnih neistina slabiti nas, te objaviv posve otvoreno svoje samovoljne teritorijalne promjene, prosljeđujući svoje ratne ciljeve postići ono, što nije uspjelo negovoj premoći u borbi oružjem. Posve odlučno odbijaju Bosna i Hercegovina svaku takovu nakantu, svaku pomisao na rastavu svoje budućnosti od sudbine slavne monarhije. Zajedničkim teškim kušnjama svjetskoga rata još pojačano u svojim osjećajima zavljuje stanovništvo tronutu srca Provincijski, koja je Bosnu i Hercegovinu za vječna vremena, kao najmlađu zemlju, stavila pod habsburško žezlo. Spremno je živiti i umrijeti za nerazrješivu zajednicu sudbine, koja mu jedina može osigurati razvitak njegove domovine, te obnavlja u ovom svečanom trenutku zavjet nepokolebitive vjernosti i odanosti i nepromjenljive prirvenosti Vašem Veličanstvu i previšnjem vladalačkom domu. Vaše Veličanstvo! U neprolaznoj usponi ostala je svim stanovnicima Herceg-Bosne sretna činjenica, da je prvo Previšnje Vaše putovanje sa Njezinim Veličanstvom god. 1911. bilo namijenjeno negovoj domovini. Osokljena ovim dokazom — Previšnje dobrohotnosti moli odaslanstvo milost i blagoklonoštvu Vašega Veličanstva i za budući razvitak Basne i Hercegovine, i molimo, da Bog pozivi, Bog zaštiti, Bog Blagosloviji Vaše Veličanstvo!

Njegovo Veličanstvo car i kralj blagoživo je odgovoriti: S iskrenom radošću prihvaćam poklon Bosne i Hercegovine. Te Vam toplo zahvaljujem na uvjeravanju odanosti i prirvenosti prema Meni i Mojemu domu. Zavjet Vaše vjernosti napunjio Me tim većim zadovoljstvom, što Mi je posvuda prokušano junaštvo bosanskog hercegovačkog četnika poznato, te što požrtvovana samozatajka, kojom ono stanovništvo, koje je ostalo kod kuće, podnosi svu oskudiju ovoga teškoga ratnoga doba, nalazi Moje zahvalno priznanje.

Rado se sjećamo Ja i Njezino Veličanstvo boravka u Vašoj ljepej zemlji, pa ču brižno nastojati, da Vaša s Mojom krunom za uvijek sjedinjena otadžbina u godinama mira podje putem sveopćega napretka i razvoja. U očekivanju toga pružam Svoje milostive pozdrave te Vas uvjeravam o Mojoj trajnoj dobrohotnosti.

Podmaršal Lipovčak zapovjednik „Vražje“ divizije.

Kako javlja vojni naredbeni list, naredio je Njegovo Veličanstvo car i kralj Karlo, da podmaršal Antun Lipovčak imade a ponovo primi zapovjedništvo hrvatske domobranске „vražje“ divizije.

Podmaršal Njegovan — plemić.

Njegovo Veličanstvo car i kralj podijelio je bratu vrhovnog zapovjednika ratne mornarice podmaršalu Viktoru Njegovcu i njegovim zakonitim naslijednicima naslijedno plemstvo.

„Gospoda“ učiteljica.

Kr. hrvatsko-slavonska vlada u Zagrebu izdala je naredbu da se učiteljicama u zvaniciom saobraćaju imati naziv „gospodja“. Pripe ove naredbe upitala je vlada za mišljenje ženske korporacije, pa su se ono izjavile za to, da se učiteljice nazivaju gospodjama.

— Cico! protopa ona, I maće kao električno skoči na njevo krilo.

Ona ga uze, pritišta na svoje tek probudjene grudi i nastoni svoje obraze na njegovu mekant glavicu, a maće je neprestano prebo.

I oni su tako dugo sedeli gledajući večito živu gradsku ulicu.

Sutra dan to se ponovilo. Preksutra opet.

Ali jednoga dana, iznenada, oti mlade gospodarice, oteče se na jedan otvoren prozor preko puta. I maće instiktivno pogleda na njom, na krov koji beše načim prozorom.

I od tada bi svaki dan, i mlada gospodarica, i malo maće, sedeli po teo dan, i dugo u veče, i posmatrati preko puta svaku u svoju slike.

A jednog vjetrog profetnog večera, kad se pričela budila, maće je mahinalno ciknulo i skočilo kroz otvoren prozor na obližnji krov, a mlada gospodarica je ustaia, i polako sve na prstima sišla u baštu.

Tri čoveka.

Jednom radnik otkide mašina ruku do laka. Drugovi njegovi natovariše ga na kola i povezoše lekar. Kad bejahn bližu gradsku apoteku, zaustavio kola, da zapita, nije li tu možda lekar. U tom vremenu kolima pridože tri čoveka. Jedno bese sveštenik, jedno trgovac i treći bese običan radnik.

Sveštenik pogleda jednog radnika, izrozi se i reče: „Trebalo bi da se pribesti!“ Za tim se masi u spag, izvadi jedan komad vostance i pruži ga drugovima jednog radnika rekvizi: „Uzmite, ovo je

Ruski revolucionar

Opasnost od protiv-revolucionara.
(Naročiti brzjav „Beograd. Novina“).

Berlin, 3. aprila.

„Berliner Tageblatt“ javlja iz Žurča: Knez Lwow, rodjak sadanjeg ministra predsjednika, razgovarao se s jednim novinarom. Ako je ocjena kneza tačna, onda još nema nikakvog jamstva o tome, da je sadanji oblik vladavine u zemlji potpuno učvršćen. U Rusiji se još uvek računa s time, da će Romanovi svakako pokušati, da se dočepaju izgubljene vlasti. U Nikolu Nikolajeviću treba gledati čovjeka, kome pripada da izvrši takav reakcioni pokret.

Knez Lwow misli, da mir za Rusiju i saveznike, pri kome bi stranke u Rusiji, koje mir zaključuju, ustupile pojedinim od sada carevinji vjernim narodima potpunu samoupravu, ne bi bio dugog vijeka. Jer oblik savezne države, sastavljen iz pojedinih narodnosti, teško bi se mogao prenijeti na ruske prilike.

Zabrinutost u Parizu.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“.)

Zeneva, 3. aprila.

Izjave državnog kancelara o gotovosti Njemačke, da sa novom Rusijom zaključi mir, izazvale su u pariškim političkim krugovima veliku i zadrnu tost. U pariškoj štampi nema o tome još nikakvih komentara, ali se daje predviđati, da će listovi pokušati, da kancelarove riječi osmijeniće kao lukavi manevr. Današnji jutarnji listovi do nose samo lažnu vijest o manifestu petrogradskog radničkog odbora narodima Europe. Jučer još polagao je „Petit Parisien“ svoju nadu u njemačku ofenzivu protiv Rusije, jer Njemačka misli, da bi time mogla ponovo ustanoviti vladavini cara. Ali je danas dan i tu nadu tog lista uništil. Iako štampani zabrinuo čuti, ipak se ozbiljni političari četvornog sporazuma ne odaju iluzijama o daljem stvarnom učešću Rusije u ratu i zadovoljavaju se s mišljenjem, da bi sve kad bi ratna stranka protivni ljudi počinju se goniti sa svim po načinu Trepova. Cenzura radi neumoljivom strogošću. U službu vlasti stupila je nova tajna policija. Između političkih prestupnika, koji su u slobodu pušteni, vrši se tačno prebiranje. Ko se iskaže da je protiv rata, daže za mir, tog povno bacaju u zatvor, jer nije pouzdan. I među izgnanicima se čini razlika, prema tome, da li su protivnici carizma ili pristači mira.

Izbila je borba između revolucionarne narodne mase, koja želi mir, i vlasti Rodžanika, Miljkova i Gučkova, koja zavisi od Engleske i Francuske. Vodje radnika su uzainale, da tvorci državnog prevrata stope u službi engleskog imperijalizma i francuske velike finansije, da ti ratoborni Rusi nisu ništa drugo, nego samo izvršioc osnovne zapadnja sile.

Da bi se održali na vlasti, ljudi u vlasti počinju da rade po sistemu oborenje reakcije. Oni označavaju radničku stranku kao „veljalnu maršiju“, podmeću svakom čovjeku, koji želi preporoditaj Rusiju i zahtjeva mir, da je „njemački agent“. Svi vlasti protivni ljudi počinju se goniti sa svim po načinu Trepova. Cenzura radi neumoljivom strogošću. U službu vlasti stupila je nova tajna policija. Između političkih prestupnika, koji su u slobodu pušteni, vrši se tačno prebiranje. Ko se iskaže da je protiv rata, daže za mir, tog povno bacaju u zatvor, jer nije pouzdan. I među izgnanicima se čini razlika, prema tome, da li su protivnici carizma ili pristači mira.

Ukrajinski časnici za federalnu Rusiju.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“.)

Petrograd, 3. aprila.

Zbor ukrajinskih časnika, koji je održan u Kijevu, primio je predlog o vez svih ukrajinskih zemalja i njihovom sjedinjenju sa federalnim slobodnom Rusijom.

Jedan Francuz o revolucioni.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“)

Berlin, 3. aprila.

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronašli, što su mogli i ranije znati, da savez nije nikakva ljudska veza. Naši Delcassei, koji su hipnotisali dvor cara Nikole II., dobjavaju ponovo hrabrost, da urazimo bezkućnike, koji se danas nalaze na najvišim mjestima, prema kojima su oni prije bili najemi. Najzd se shvaća, da je u Kronštadu i Toulonu utvrđena veza bio brak iz računa, koji se osnovao i na zajedničkim interesima i na simpatiji, i sad se od jednog

Charles Riet izjavljuje u svome listu od 27. marta, da je Francuska saučesnik u ruskoj revoluciji. On piše: Revolucija, koja se mogla predvideti, sad je stvarno izbila. Niko nije u stanju da predskaže njenu promjenljivost i njene posljedice. Krajnje stranke se spremaju na mjeru, kojima će sve iz temelja oboriti, a što i za nas može imati opasnost uticaja. Iznenada su ozbiljni ljudi pronaš

Okrstarenju podmornice „Möwe“ priča grof Dohna-Schlodien ovako: Imao sam sreću, da već prvoga dana našeg krstarenja uočimo jedan parni brod. To je bio, kao što je već poznato, parni brod „Voltaire“. Tako je bilo raspozнати mu narodnost, pošto brodovi sad više ne plove pod razvijenom zastavom, pa se narodnost broda može poznati samo po bojama samog broda. Ja sam dakle čekao da predje noć, a za to vrijeme prikućio sam se „Voltaire“ u na 400 metara. Dadoli znak da brod stane i uništih mu stanicu za signaliziranje, kad primjetim, da je pokušavao da bežičnom telegrafijom traži pomoć. Doinje sam učinio brod bezopasnim. Poslijednji brod, koji sam na tom putu uzeo, bio je jedan parni brod, koji je nosio 7000 tona uglja iz Amerike za Italiju. Ovaj mi je brod bio od izvanredno velike koristi. Najprije me je morao pratiti, te sam od njega uzeo uglja, koliko mi je bilo potrebno za našu „Möwe“, a zatim sam ga pretvorio u pomoćni brod, na njemu udesio stanicu za bežičnu telegrafiju i povjerio ga vodstvu mornarskog časnika Wölfa, koji je onda na svoju ruku mnoge dragocjene brodove uništio. Do polovine decembra funkcionsala je telegrafika stanica na brodu „Möwe“ izvanredno dobro. Dobijao sam redovno dnevne ratne izvještaje, novinarske vesti i za mene odredjene zapoviesti. Ali što sam se više bližio afričkoj obali, a za tim američkoj, to je sve teža postajala služba bežične telegrafije zbog električnih nezgoda, tako, da smo u drugoj polovini decembra ostali bez izvještaja. Tek 1. januara počela je žica opet da funkcioniše i mi radosno doznamo za povratak „Yarowdale“.

O sukobu s jednom jako naoružanom engleskom pomoćnom krstaricom priča grof Dohna-Schlodien ovako: Želio sam, da izbjegnem sukob s tim brodom, pa mi je najzad to i ispalio za rukom, jer se na vidištu ukazao jedan engleski trgovачki brod, koji je krstarica držala za „Möwen“ i napala ga. Vidio sam, kako su granate padale u neposrednoj blizini broda. Gonjenje je produzeno, pa su na posljetu isčezla oba broda iz vidokruga.

U povratku je Atlantski ocean pružao sa svim promijenjenu sliku, jer nijesmo na cijelom putu vidieli ni jedan brod, dok smo u polasku na put našli od prilike na 25 brodova.

O sukobu s parnim brodom „Otaki“ priča grof Dohna-Schlodien ovako: Na moj poziv da stane, „Otaki“ se stavio u odbranbeni položaj i medju nama se razvij žestoka borba, koja je trajala nekih 20 minuta. Za to vrijeme pogodili smo neprijateljski brod iz naših topova 25 puta. Do duše i naš je brod pogodjen od neprijateljskih granata tri puta. Na ova broda pojavili se požar, a naš krstaš dobit dosta opasnog rupa. Na žalost već dio naše posade zadobio je ozljede od požara, djeleći vrlo teške, tako da su od tog umrli jedan podčasnik i šest mornara. Na brodu „Otaki“ bilo je mnogo više teško ranjenih. Njegova posada morala je na posljetu da se spusti u čamce za spasavanje i da k nama dođe. Svega ih primisimo to ljudi, na je brodarski liječnik imao prvi dana punu ruke posla. Preko Islandije približavao sam se njemačkoj obali. Prvi njemački brod, na koji sam našao, bio je jedan ribarski brod, koji nas nije odmah poznao, te je signalom tražio da stanemo. Najzad smo se sporazumjeli. A kako sam srećno dospio u otadžbinu i kako sam u njoj primljen, već je dovoljno poznato.

Grad i okolica.

Rimokatolička služba Božja u Velikoj sedmici i na Uskrs.

Na Veliki četvrtak (5. aprila): U 8 sati u jutro pjevana sv. misa.

Na Veliki petak (6. aprila): U 9 sati obred Velikog petka, postavljene sv. groba i njemačka propovijed.

U 5 sati poslije podne lamentacije.

Na Veliku subotu (7. aprila): U 8 sati blagoslov vatre i vode, zatim oko 9 sati pjevana sv. misa.

U 5 sati poslije podne uskrsnaće sa svečanom procesijom.

Na prvi dan Uskrsa (8. aprila): A) Ukonaku:

a) U 8 sati u jutro sv. misa za vojništvo;

b) U 10 sati pjevana sv. misa i talijanska propovijed („Pax vobis, ego sum, Halleluja!“) za talijanske zarobljenike.

B) U župskoj crkvi:

a) U 8 sati tiba sv. misa;

c) U 10 sati njemački propovijed i svečana sv. misa;

d) U 3 sata poslije podne večernja.

Na drugi dan Uskrsa (9. aprila): A) Ukonaku:

U 8 sati sv. misa za vojništvo.

B) U župskoj crkvi:

a) U 8 sati sv. misa;

b) U 10 sati srpsko-hrvatska propovijed i svečana sv. misa;

c) U 3 sata poslije podne večernja.

U TOPČIDERU.

Bio je prvi april, dan, kada se obično ništa ne ispunjava, i koji nas svu često i pošalje u aprili. Ovaj prvi aprili dan htio sam, da proveđem u polju, u šumi na čistom vazduhu, i otišao sam u divni Topčider.

Proljetni povjetarac ugodno ljuštuška graničice, pun tramvaj za tramvajem jure za ovo divno šetalište Beogradjana, gdje, kako radnici, tako i oni, koji za stolom radeći čio dan, traže u svežem šumskom vazduhu, u polju i šumi slatkog odmora poslije napornog šestodnevnog rada.

Druče počinje da lista, prvi se populici jorgovana šire; ljubičica veselo diže svoju skromnu plavu glavicu.

Sva su šetališta puna mješići i omjeniči dana, prorđanih sa vojnim i gradjaninskim licima. Još kako je bila nedjelja, u tramvaju se nije moglo dobiti mjeseta, a i najzabranjene staze bile su pune.

Perivoji, bašte i vrtovi se obrađuju, zasadju i uređuju. Sve diše jednim novim životom, sve se kreće, sve gordo diže glavu.

U topčiderskoj kafani čuje se neki stari gramofon, pored koga ipak zveče čaši i flaša dobrog župskog vina, pored sve „jeftinice“ uslužnog kafedžije.

Novi paviljon podignut od vojnih vlasti, uređen na najmoderniji način i ukrašen sa rijetkom brižljivošću, čeka na prve ljepe dane, pa da primi u svojim udobnim prostorijama drage goste.

Sve je divno, svježe, novo, pa ova svježina godi i oku i duši.

Šunče svojim toplim zracima otpočinje, da i okravljuje i zagrijava i stara srca, pored mladih imena i svežih momaka. Prestali su i ogreći da se nose. Mogli smo već vidjeti dame u proljetnim bluzama i elegantnim kostimima.

Drveta se zaodijevaju sa novom zelenom odjećom, sve bilo jednim novim životom, pa kao da se i ljudi u ovoj svježini preporodjavaju; jer iza onih tamnih zimskih dana, ovi proljetni dani puni sunca i vedrine i na ljudi veoma lijepi i ugodno utiču.

Vječne protjeruju pupoljke, u polju većni zeleni trave, a u šumsku skaču kos i zeba.

Klupe i stolice za ugodno odmaranje postavljene, čekaju da prime umorne staze. Sve su staze veoma lijepo uređene, očišćene i udešene.

Pozelenjem brežuljcima Košutnjaka, vidimo zamorenu mladež, kako se hitro vere, tražeći poljske cvjetke ljubiču i divno žutog cvijeća jaglječka. Ruke su puno zumbula i drugog divnog poljskog cvijeća.

Sa jedne staze se čuju melodični zvuci flauta, na kojoj neki dobar vještak kroz fluru žalje pozdrav svojeg dragoj.

Sve je pohitalo na čist vazduh, jer sunce i čist vazduh najbolji i jesu lječari. Tamo u polju, u šumi, tamo je zdravlje, tamo je život.

Topčider je nesumnjivo jedno od najlepših izletišta Beogradjana, gdje čovjek svježi, krijeći i tijelo i dušu.

Koncerat Steffi Hegyesi u Zenituu.

Kako nam iz Zenitua javljuju, postigla je na koncertu u subotu godicu Steffi Hegyesi veliki umjetnički uspjeh. Odabrana publika obasipala je umjetnicu poslije svake pjesme najobiljnijim odobravanjem. Teška koloraturna arija od Alabije (gdje je ona podražavala pjevanje slavu), našla je na osobito dopadanju, kao i umljata „Uspavanka“ od Milana Reizera. Na kraju je otpjevala poznati koloraturni valcer „Poljubac“ od Arditte-a sa velikom bravurom. Na glasoviru ju je pratio poznati zagrebački pijanista Dragutin Simon, koji je takođe postigao velikog uspjeha u svojoj Lisztovoj solo-pjesi „Tarantelli“.

Traže se radi prijema novca.

Radi prijema novčanili uputnica, potrebno je da se jave gosp. Petarović i vječni, krojaču, sa radnjom u Knež Mihajlovoj ulici broj 39, niže imenovane porodice i to:

1. Porodica Milovan M. Markovića, vojnog kapetana;

2. Porodica Antonija J. Markovića, poručnika;

3. Porodica Milutina Obradovića, vojnog intendantu;

4. Porodica Pavla Pavlovića, potporučnika;

5. Porodica Svetozara K. Todorovića, rezervnog kapetana; i

6. Porodica dr. Marije Savić-Hodorić, lejkara.

Umoljavaju se imenovane porodice, da prilikom dolaska za novac, ponesu sa sobom i redarstvene legitimacije, radi utvrde identitetnosti.

U slučaju, da se nalaze u unutrašnjosti, da pošalju svoju tačnu adresu.

Izgubljeno.

27. pr. mi. Izgubljeno je na putu od Kalemegdana do Rajčeve ulice jedna ručna torbiča veličine od prilične 12×18 cm. Torbiča je ukrašena zlatootušenim perlama, ima zlatootušenim okom i iste takve lancice za nošenje. U njoj je bio novčanik od jelenove kože sa dvije novčanice od po deset kruna i više novčanica od po dvije i jedne kruna kao i nešto niklengog novca, ukupno oko 28 do 30 kruna, dalje jedna bijela čaura s oljovkama i jedna ženska džepna maranica, sa vezenim uglovima. Nalaže se moli, da torbiču, koja ima vrijednost za ljubitelja takvih stvari, pred u nagradu o. i k. redarstvenom zapovjedništvu, glasio.

Izvještaj prijavnog ureda.

2. aprila prijavljeno 97, odjavljeno 30, seoba 50; u hotelima prijavljeno 92, odjavljeno 88, ostalo u hotelima prijavljenih 239 stranaca.

Aprilišku šalu.

Prijevko aprilišku šalu. — Jedan parni dekret i njegove posljedice. — Budžet markiza Grawona. — Versaljski dželat. — Rđavše šale. — Dvojni magarci.

Prijevko apriliške šale, koja je poznata bez sumnje već od više stotina godina, zvijeno je u tamu i potpuno je gotovo neobjasnjeno. Englezi, Francuzi i Nijemci žive su tragali za prijevkom ovog običaja, ali ni do danas nisu uspeli, da utvrdi ništa baš točno. Čitava mala vojska istraživača i naučnika tragala je i pretrala po starim rukopisima, pa da došla do rezultata, do koga se pri takvim istraživanjima često dolazi, našao se čitav niz prijevaka apriliških šala.

Fler Belingen tvrdi: da taj običaj varanja počinje od starog običaja Hebreja: Jevreji su imali običaj, da se našale tako, što nekoga, koga hoće da najdu, ili pecnu, šalju bez ikakvog razloga od jednog do drugog poznanika, samo da bi se što više zamolio. Tako su primjera radi Hristosa — slali od Herodesa do Pilata i od Kajfasa do Anasa. Računskim je putem utvrđeno, da su takva laganja bila praktikovana prvi dana mjeseca aprila u spomenuto doba.

Drugi istraživači pokušavaju, da prijevko apriliške šale objasne na drugi prostiji način: oni misle, da je običaj slanja ljudi u podvalu posljedica novopojavljenog projekta; kad projeće dodje sa svojim topnim suncem i blagim povjetarjem, čovjek obuzme volja, da se šali i da mašo najomjenjivom svijetu.

Apriliške su šale vrlo često bile ponavljane. Tako je jedna od najklasičnijih šala poručivanje raznih litarata sa istim predmetima na isto mesto. Ova prilično gruba šala vodi prijevkom iz 1840. godine i nju je uveo jedan pariški „original“, gospodin od Sen-Krika. Sva je njegova pojava bila proračunata na to, da izazove pažnju okoline. Stalno je dolazio na bulevar u pratnji jednog lakeja, koji je i u kafani nepomično stajao iz njegove stolice. Sen-Krik bi potom poručio dve porcije sladoleda, koje je najvećim marom izvratio u svoje čizme. Jednom je 1. aprila svima mogućim kupalistinama u Parizu izdalo analog, da mu u 4 časa po podne u njegovoj kući spremi toplo kupanje. U pola četvrti ujutru je šaljivčina zatvorio svoja vrata, pa je sa najvećim uživanjem posmatrao prizore, koji su se tačno u 4 sati počeli odigravati pod njegovim prizorima. Jedno za drugim stizali su noseći poručenih kada u tlujevinu, pa se stanu obraćati porteri, koji ih je sležuci ramenima posmatrao kao kakve budale. Ne potraži dug, a na dnevni red dodje strahovito posvanje, pa najzad i spuštanje kada na zenitu i milovanje pescicama. Topla voda iz kada različila se pred kapijom i otpočela prava borba. Razumije se, da je svu štetu platio onaj osobenjak.

Slična ovoj gornjoj jeste druga vrlo često ponavljana šala, kojom je prvo jedan saradnik „Evening Star“ uzbudio bio London. On je velikim plakatima objavio, da će u velikoj poljoprivrednoj dvorani u Londonu biti otvorena jedna izložba magaraca. Kad je u određeno vrijeme svjet površ posmjenuto mjesto i kad su radoznaci stali pitati: gdje su magarci, dobijali su ljubazan odgovor: — Ovdje imaju samo dvojnožnih magaraca...

• • •

U ranije doba apriliška je Šala igrala u životu sasvim drugu ulogu, no što je sad igra. Šaljivčine i lakrdijase nisu imali samo svoje zvanične službe kod kraljeva i kneževa, već su svoje grubе šale unosili u svu društva iznišljajući za prvi april najludje trikove.

U kući gospodje de Rambule, najljepšem i najdohotijevim centru, oko kojega su skupljali velikani francuskog renesansa, nisu se samo klepali stilovi, šaputale sentimentalne sanjarje, već se imalo smisla i za jaku šalu, što je jednoga dana osjetio na svojoj koži i markiz od Gramona. Markiz je neobično rado jeo pečurke, te je jednoga dana, kad je ručavao kod „obožavane Klelije“, jeo od svoga najmilijeg jela toliko, da se morao povući iz društva prije vremena. Njegov pokvareni stomak mu medjutim nije smetao da zaspri kao top; a vesele precioze naredne svojim kavaljerima, da mu svaku odijelo, koje su ove veselje dame svojim nježnim prsticima prekrojile; pantalone su stješnili, a prsnik suzilo. Kad se u jutru markiz probudio i htio, da navuče svoje pantalone, nije mogao da ušije u njih, jer su bile i suviše tijesne. Jedan njegov zabrinuti prijatelj iznenadio reče:

— Ta je Boga što si tako blijed! Gle, ti si sav naduven i otekao! Da nisi bolestan?

— Da, juče sam jeo suviše pečuraka

CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) . . . 10 helera
 Priprešano: Petna jednog milimetar retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Ljekarska domać. ZUBNI LJEKAR HRISTINA ORLUŠIC Specijalista za vještacke zube i vilice. ::

Zlatne krene, zube za Šraf i kopanje. Šra vrsne plombe, vadjenje zuba i bez bolja. Učenje zuba, vrši opravke i proračune. Ord.: od 8-12 prije podne 1-2-6 postje podne tadi i nedjeljom i praznikom. Beograd, Defans-a ulica 3. 30036-1

Kupovine i prodaje Prodaje se ugaji.

Količine počivši od 200 kila Šalju se kući. Cijena podvoza uzmjerena je. Upitati Kralja Milana ulica br. 51. 29992-2

Ko bi htio na prodaju fotografski aparat ručni ili stativni veličine 9 x 12, 13 x 18 neka tzu vi poslati pismeno ponudu sa ozakom fabrične marke objektiva i aparat i koliko se cijena traži. Posude slati pod znakom „Fotografski Aparat 327“ na administraciju ovog lista. 29980-2

Tražim jedan krevet od mjesinga, po mogućtvu sa madracem. Upitati u administraciju ovog lista pod krevet 330. 30065-2

Ko ima jednu upotrebljenu kolica za malo dijete za prodaju neka preda ponudu i svoju adresu administraciji „Beogradske Novine“ pod „Objekta Kolice 329“. 30065-2

Na prodaju. Prodajem plijano (glasovir) sa lusterima sa svim novim. Za uslove i cijene obratiti se Makedonskoj ulici broj 18, gornji sprat. 30073-2

Predaje se dobar H. Paker. Upitati Šimina ulica br. 45. 30075-2

Namještenja. Ženska mladja za lakši kucni čevlji posao, koja kazumje kuhati, iz kuće ne mora nikad ići, potrebna je u Kosovskoj ulici 36. 30040-3

Stanovi. Tražim vaspitačku koja vlađa stranom jezikom za djecu od 8 i 9 godina — oferte slati. Borivoje J. Marić apotekar Smederevo. 30001-4

Strojevi. Tražim vaspitačku koja vlađa stranom jezikom za djecu od 8 i 9 godina — oferte slati. 29975-8

Obuća muških ženskih i djeteljih im u lijepom izboru obućarska radnja MILOŠA SAVIĆA KOLARČEVA UL. BR. 10. BEOGRAD. 736

Traži se zasebna kuća pod klijunu sa tri do pet soba i ostalim pronađenostima. Može biti na istočnom, zapadnom Vračaru, Šestuštu, Topliču ili Želent Venac ili tome bližem kraju. Javit će se uredništvu pod Kuću 326. 29964-4

Jedan dučan na uglu ulice Kralice Natalije, i jedan stan od 8 sobe i svima pronađenostima, u istoj kući Želent Venac 11 izdaju se pod zakup od 1. maja. Upitati sopstvencu u istoj kući Kralice Natalije ul. 2. Želent Venac 11. 30051-4

Traži se u Vrnjicima soba za jednu gospodju za duže vreme, po mogućtvu hrana i poslužba. Ponude sa cenom stala na adresu: Kosara Daleković, nastavnica, Bregovića (Lomina) ulica 57. 30048-4

Traži mjesto jedna matica članovni ka udovicama. Rado bi stupila u jednu bolju radnju kao prodavačica ili slično. Govori hrvatski, perfektno njemački i nešto mađarski. Upitati u administraciju lista pod „mjesto 331“. 30080-4

Razno. Štrikerska i mješovita RADNJA LJUBINKE KLEIN - MALENČ Studenička ul. 85.

potrebuje radnici 30077-5

Oglasujte u „Beogradskim Novinama“

KORESPONDENCIJA. Stevi Ačimoviću, Geni. Molim zauzmete se, da mi se pošalje pomoć na име моje piate. Do sada nisam primili otuda ništa. U oskudici sam. Vidošava Petrović, telefonistkinja, Ost strasse 8, Kruševac. 29990-8

Jovanu Premoviću, Ženeva, da dostavi Svetozaru Gmizoviću, majoru. Ja sam se decom zdravljala. Šta radi Aca? Kako se ta zdravljim? Pozdrav od svih, Anka Gmizović, Niš. 29975-8

Da pukneš od smijeha! MARTIN SCHENK od tvrtke GARTENBAU, BEČ.

: SUGAR ELSA : od orfeja TOVÁROSI, BUDAPEST.

: kao i ostale atrakcije. :

OBUĆE za vrbicu i uskršnje proznike. Za djecu i ženske dobila je konfekciona trgovina RADIVOJ SAVIN I DRUG, BEOGRAD Kraja Milana ulica br. 70. 30059

: Preko od novog konaka. :

H. Vidojkoviću, Paračin. Molim vas ljeppo, dostavite Tani Mil. Stanojeviću, trgovcu u Zaječaru, da izda Darinku Šumkarčevu stolnicu kruna, koliko mi je njeva majka položila. Poštuje vas Draginja N. Šiško, Blitovska ulica 17, Beograd. 29994-8

Adamu Dermanu, Ženeva. Molim vas, dostavite slijedeće mom Filipu i zetu Stojanu Petkoviću, učitelju iz Niša, broj pošte IV. Dragi Filip! Poslati novac primili i zdrava sam hvala Bogu, što i tebi želim. Čestitam ti sa najlepšim željama nastupajuće sveste uskršnje proznike. Pozdravlja te vođa Lepša. Dragi zetel Novac sam Danicu Isposlala. U oskudici je. Saznala sam, da je zdrava sa djecom. Vašu sam kartu dobila i Ispislala joj. Javljajte se češće, da ne brinemo. Srdačno vas pozdravljamo svi i vaša svastika Leposava P. Stojanovića, Ružina 37, Beograd. 29998-8

Stevi Ačimoviću, za Obrada V. Jakovljeviću, Nr. pošte 414. Danas dobili kartu, pisano vašom rukom. Srećna sam što ste zdravi i molim Boga, da mi i daje čuva vas. Za vas se ne brinite, jer sam potpuno dobro. Nalazim se u Požarevcu. Od poslagot novaca dobila sam tri partije, resto očekujem. Od sada mi novac šaljite preko gospodice Milice Tasovac, Zorina ulica 62, Beograd, a pisma na adresu: Mika Alfandari, trgovac, Smederevo. Pozdrav od svih naših, vaša kćer Seklja Jakovljevića, maturantkinja, Požarevac. 29999-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas da izvestite Anu Paranos, Paris ili gde se nalazi, da smo svi zdravi i da novac primam uredno. Mnogo je svi ljubimo. Majka, Zoran, Stanko i Ruža Aleksić, Kolareva ulica 2. Beograd. 30000-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas da me izvestite za moga muža Spasoja Popovića, vojnika 3. čete, 4. bataljuna, 7. kombiniranog puka, posljednja odbrana staraca, koji se još do danas nije javio. Blagodarni i nadam se o vašem Izvešču, a njele mnogo pozdravlja otac, majka Žika, najviše njegova sestra Mileva Stojković, Birčanova 27, Beograd. 29997-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas da se izvestite o mome braću Todoru Petkoviću, inžinjerskom potporučniku, pionjerskoj polubataljon moravske divizije, 2. poziv. Javite mi, da sam mu do sada više putao pisala, ali do danas odgovor dobila nisam. Svojim hvala Bogu dobro. Molim ga, da nam posalje koliko mi je moguće novaca i javi se, kako je. Blagodarin i nadam se o vašem Izvešču, a njele mnogo pozdravlja otac, majka Žika, najviše njegova sestra Mileva Stojković, Birčanova 27, Beograd. 29997-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Učito molim, da me izvestite za moga muža Spasoja Popovića, vojnika 3. čete, 4. bataljuna, 7. kombiniranog puka, posljednja odbrana staraca, koji se još do danas nije javio. Blagodarni, Mileva Popović, Grocka. 30002g-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Učito molim, da me izvestite za moga muža Spasoja Popovića, vojnika 3. čete, 4. bataljuna, 7. kombiniranog puka, posljednja odbrana staraca, koji se još do danas nije javio. Blagodarni, Mileva Popović, Grocka. 30002g-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas, da me izvestite za moga muža Spasoja Popovića, vojnika 3. čete, 4. bataljuna, 7. kombiniranog puka, posljednja odbrana staraca, koji se još do danas nije javio. Blagodarni, Mileva Popović, Grocka. 30002g-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas, da me izvestite za moga muža Spasoja Popovića, vojnika 3. čete, 4. bataljuna, 7. kombiniranog puka, posljednja odbrana staraca, koji se još do danas nije javio. Blagodarni, Mileva Popović, Grocka. 30002g-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas, da me izvestite za moga muža Spasoja Popovića, vojnika 3. čete, 4. bataljuna, 7. kombiniranog puka, posljednja odbrana staraca, koji se još do danas nije javio. Blagodarni, Mileva Popović, Grocka. 30002g-8



BEOGRADSKI
ORFEUM
:: PRIJE ::
BOULEVARD.

DANAS
4. aprila 1917.
poslije podne u 5s 30
(svrše ak u 8s 15)

: PREDSTAVA :
ZA GRADJANE!

SILAN USPJEH

HILDEGARDA,
glasovita klasična plesačica
direktno od APOLLO-KAZALISTA, BEČ.

Da pukneš od smijeha!
MARTIN SCHENK
od tvrtke GARTENBAU, BEČ.

: SUGAR ELSA :
od orfeja TOVÁROSI, BUDAPEST.

: kao i ostale atrakcije. :

OBUĆE za vrbicu i uskršnje proznike.

Za djecu i ženske dobila je konfekciona trgovina RADIVOJ SAVIN I DRUG, BEOGRAD

Kraja Milana ulica br. 70. 30059

: Preko od novog konaka. :

H. Vidojkoviću, Paračin. Molim vas ljeppo, dostavite Tani Mil. Stanojeviću, trgovcu u Zaječaru, da izda Darinku Šumkarčevu stolnicu kruna, koliko mi je njeva majka položila. Poštuje vas Draginja N. Šiško, Blitovska ulica 17, Beograd. 29994-8

Adamu Dermanu, Ženeva. Molim vas, dostavite slijedeće mom Filipu i zetu Stojanu Petkoviću, učitelju iz Niša, broj pošte IV. Dragi Filip! Poslati novac primili i zdrava sam hvala Bogu, što i tebi želim. Čestitam ti sa najlepšim željama nastupajuće sveste uskršnje proznike. Pozdravlja te vođa Lepša. Dragi zetel Novac sam Danicu Isposlala. U oskudici je. Saznala sam, da je zdrava sa djecom. Vašu sam kartu dobila i Ispislala joj. Javljajte se češće, da ne brinemo. Srdačno vas pozdravljamo svi i vaša svastika Leposava P. Stojanovića, Ružina 37, Beograd. 29998-8

Zivojinu M. Nikoliću, Ženeva. Molim vas izvestite moje sinove Kostu i Milana Stevanovića, „Bukovčanina“, da smo mi svi zdravi i neka nam se češće javlja. Pozdravljaju vas njihova majka, Stanija i sestra Radmila Stevanović, Jagodina. 30005-8

Jovanu Premoviću, Ženeva. Molim vas, da dostaviš Marku Djordjeviću, Nišu. Molim vas dostavite mi oznadenom mome mužu Miljanu Bratiću. Unaprijed vam blagodarim. Sa djecom sam zdrava. Molim se Bogu, da nam te do kraja čuva. Javljaj nam se češće. Djeca ljube svoga braćog tatu, a ja te iskreno i toplo pozdravljam, uvijek tvoja Draga Bratić, Jagodina. 30006-8

Zivojinu Nikoliću, Hotel Nicole No. 15, Ženeva. Dobila sam vašu kartu, u kojoj mi javljate za moja muža Iliju Cvetkovića. Hvala. Molim, da me izvestite i za moje djevice: Dragog, Milutina i Svetu, gdje su. Javite mi zetu Perl, da je se Jela sa djecom zdrava. Pitajte Iliju za moja brata Blagoja, da li zna šta o njemu. Molim upitajte i Žiku Tausanovića za moja brata Blagoja Kostića, Konjaničku, koji je bio u njegovom eskadrone, jer o njemu još ništa ne znamo. Cana Ilije Cvetkovića, Oberehaussstrasse Nr. 51, Jagodina. 30007-8

Zivojinu Nikoliću, Hotel Nicole No. 15, Ženeva. Dobila sam vašu kartu, u kojoj mi javljate za moja muža Iliju Cvetkovića. Hvala. Molim, da me izvestite i za moje djevice: Dragog, Milutina i Svetu, gdje su. Javite mi zetu Perl, da je se Jela sa djecom zdrava. Pitajte Iliju za moja brata Blagoja, da li zna šta o njemu. Molim upitajte i Žiku Tausanovića za moja brata Blagoja Kostića, Konjaničku, koji je bio u njegovom eskadrone, jer o njemu još ništa ne znamo. Cana Ilije Cvetkovića, Oberehaussstrasse Nr. 51, Jagodina. 30007-8

ZOVANU PREMOVIĆU Ženeva. Molim vas, da me izvestite o mome sinu Miodragu Markoviću, apotekarskom pomoćniku, koji je sa vama otišao sa vojnom apotekom iz Vranje, da li je isti živ i gdje se nalazi. Molim za što skoriji izveštaj, na čemu vam unapred mnogo blagodarim. Milan Marković, Vel. Plana smederevska. A. 2397-8

ZOVANU PREMOVIĆU Ženeva. Molim vas, da me izvestite o mome sinu Miodragu Markoviću, apotekarskom pomoćniku, koji je sa vama otišao sa vojnom apotekom iz Vranje, da li je isti živ i gdje se nalazi. Molim za što skoriji izveštaj, na čemu vam unapred mnogo blagodarim. Milan Marković, Vel. Plana smederevska. A. 2397-8

ZVOČNIK R. BUJOSEVIĆ, Žurčić. Molim vas, da izvestite moga muža rez. kapetan Stjepan Savkovića, selo Orovac, opština Živković, da mu je sva familija živa i zdrava. Poslati novac misam dobila. Ile i Lela revnosno uče, da svoga milog papu obraduju kad dodje. Malu Ljubinku moli Boga za svoga papu i želi da joj češće piše. Vole ga i ljube njegova Emi i deca, Vel. Plana, Palanka. 2397

ZVOČNIK R. BUJOSEVIĆ, Žurčić. Molim vas, da izvestite moga muža rez. kapetan Stjepan Savkovića, selo Orovac, opština Živković, da mu je sva familija živa i zdrava. Poslati novac misam dobila. Ile i Lela revnosno uče, da svoga milog papu obraduju kad dodje. Malu Ljubinku moli Boga za svoga papu i želi da joj češće piše. Vole ga i ljube njegova Emi i deca, Vel. Plana, Palanka. 2397

ZVOČNIK R. BUJOSEVIĆ, Žurčić. Molim vas, da izvestite moga muža rez. kapetan Stjepan Savkovića, selo Orovac, opština Živković, da mu je sva familija živa i zdrava. Poslati novac misam dobila. Ile i Lela revnosno uče, da svoga milog papu obraduju kad dodje. Malu Ljubinku moli Boga za svoga papu i želi da joj češće piše. Vole ga i ljube njegova Emi i deca